



YEAR EPND (1)	SENSEX (2)	ROLLING 1 YR GROWTH (3)	ROLLING 3 YR GROWTH (4)	ROLLING 5 YR GROWTH (5)	ROLLING 10 YR GROWTH (6)	ROLLING 15 YR GROWTH (7)	ROLLING 20 YR GROWTH (8)
Mar-79	100						
Mar-80	129	29%					
Mar-81	173	34%					
Mar-82	218	26%	30%				
Mar-83	212	-3%	18%				
Mar-84	245	16%	12%	20%			
Mar-85	354	44%	18%	22%			
Mar-86	574	62%	39%	27%			
Mar-87	510	-11%	28%	19%			
Mar-88	398	-22%	4%	13%			
Mar-89	714	79%	8%	24%	22%		
Mar-90	781	9%	15%	17%	20%		
Mar-91	1168	50%	43%	15%	21%		
Mar-92	4285	267%	82%	53%	35%		
Mar-93	2281	-47%	43%	42%	27%		
Mar-94	3779	66%	48%	40%	31%	27%	
Mar-95	3261	-14%	-9%	33%	25%	24%	
Mar-96	3367	3%	14%	24%	19%	22%	
Mar-97	3361	0%	-4%	-5%	21%	20%	
Mar-98	3893	16%	6%	11%	26%	21%	
Mar-99	3740	-4%	4%	0%	18%	20%	20%
Mar-00	5001	34%	14%	9%	20%	19%	20%
Mar-01	3604	-28%	-3%	1%	12%	13%	16%
Mar-02	3469	-4%	-2%	1%	-2%	14%	15%
Mar-03	3049	-12%	-15%	-5%	3%	15%	14%
Mar-04	5591	83%	16%	8%	4%	15%	17%
Mar-05	6493	16%	23%	5%	7%	15%	16%
Mar-06	11280	74%	55%	26%	13%	16%	16%
Mar-07	13072	16%	33%	30%	15%	8%	18%
Mar-08	15644	20%	34%	39%	15%	14%	20%
Mar-09	9709	-38%	-5%	12%	10%	6%	14%
Mar-10	17528	81%	10%	22%	13%	12%	17%
Mar-11	19445	11%	8%	12%	18%	12%	15%
Mar-12	17404	-10%	21%	6%	18%	12%	7%
Mar-13	18836	8%	2%	4%	20%	11%	11%
Mar-14	22386	19%	5%	18%	15%	13%	9%
Mar-15	27957	25%	17%	10%	16%	12%	11%
Mar-16	25342	-9%	10%	5%	8%	14%	11%
Mar-17	29621	17%	10%	11%	9%	15%	11%
Mar-18	32969	11%	6%	12%	8%	17%	11%
PROBABILITY OF GAIN		26/39	31/37	32/35	29/30	25/25	20/20

Source : BSE Ltd. Returns for 1 year are absolute and above 1 year CAGR. CAGR: Compounded Annualized Growth Rate. Column2: Shows the value of BSE Sensex at the end of March. Probability of Gains: The number of times the investor would have made positive returns. Columns 3 to 8: Represents the returns earned (CAGR) on the investment for the referred period. For instance if you invested in Mar 2002, then 1 year returns (Mar 2003) would have been -12%, 3 year returns would have been 23%, 5 year returns (in Mar 2007) would have been 30%, 10 year returns would have been 18% and 15 year returns (in Mar 2017) would have been 15%.